

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«МЕГИНО-КАНГАЛАССКИЙ УЛУС»  
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

пос. Нижний Бестях  
**РАСПОРЯЖЕНИЕ**



САХА ӨРӨСРҮҮБҮЛҮКЭТИН  
«МЭНЭ-ХАНАЛАС УЛУУҢА»  
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНУН  
ДЬАҢАЛТАТА

Аллараа Бэстээх бөх.  
**ДЬАҢАЛ**

2019 сүл сэтинни 11 күнэ 1116 №

**«В.К. Степанов аатынан култуура уонна успуорт эстэпиэтэтэ»  
64 бэстибээл Балаыннъятын бигэргэтийн туунан**

Үгэс буолбут «В.К. Степанов аатынан култуура уонна успуорт эстэпиэтэтэ» 64 бэстибээл тэрээхинигэр:

1. «В.К. Степанов аатынан култуура уонна успуорт эстэпиэтэтэ» 64 бэстибээл Балаыннъятаа бу дъаңал сыйыарыбытыгар олобуран бигэргэннэ.
2. Дъаңалы «Мэнэ-Хангалас улууңа» муниципальний оройуон ихитиннэрэр-биллэрэр порталыгар тахаарарга.
3. Дъаңал туолуутун оройуон баылыгын солбуйгааччытыгар Н.Г. Цыпандинга сүктэрэргэ.

Оройуон баылыга



Н.Старостин

«Мэнэ-Ханалас улууһа»  
муниципальний оройуон баылыгын  
2019 сүл сэтийнни 11 күнүнээби  
1116 № дъяналынан  
**БИГЭРГЭННЭ**

**«В.К.Степанов аатынан култуура уонна успуорт эстэпиэтэтин»  
64-с төгүлүн ытыллар бэстибээлэ  
БАЛАЙЫАННЯТА**

Үгэс буолбут 64-с төгүлүн ытыллар культура уонна спорт эстафетата 2020 сүлга Улуу Кыайыны 75, Манчаары төрөөбүтэ 215 уонна Мэнэ-Ханалас улууһа төрүттэммитэ 90 сүлларыгар ананар. Быйылгы эстафета «Кыайыны ыннаттанан, өрөгөйдүү туруобуун!» диэн девизтээх ытыллар. Бүтүн дойду үрдүнэн Улуу Кыайыны 75 сүлүн киэнник бэлиетиир сорук турар. Бу алдьархайдаах уодаыннаах сэрии абыяах ахсааннаах саха омуту тумнубатаа. Бу харах уулаах бэлиэ түгэни киэнник сырдатыы, аяа састаах көлүөнэбэ сүгүрүү, ытыктабыл бэлиетин күүхүрдүү эстафета сүрүн соругунан буолар.

2020 төгүрүк сүлга эстафета хаамыытыгар кэkkэ уларыйыллар киирдилэр. Үөрэх салаатын туруорсуутунан биир кэлим иитии концепцията 2019 сүлтан олохко киирбитинэн, сүрүн тосхолунан „Мэнэ кэскилэ“ обо хамсааынын нөнүө оскуола оюлоро кытталлара көнүллэннэ. Манна олохтоо оскуола оюлоро айаннаабакка миэстэтигэр кытталлар. Оскуола оюлоро хорга, хомуска, спортивнай национальный көрүнгнэрэгэ, оюуохайга уонна уус-урган быыстапкаа кыттыахтара. Туунан балаынаныа оногуллан сүрүн балаынаныа сыйнарылынна. Итиэннэ хас биирдии көрүнгнэ ылбыт миэстэлэр нэһилийк уопсай түмүгэр киирсэн учуоттаналлар. Оюуохай уопсай нэһилийк сынабылыгар киирэр.

**Эстафета сыала-соруга:**

- Аяа дойду сэрийтэ киши-аймах өлбөөдүйбэт, норуот умнуулубат историията, сэрии алдьархайын, урусхалын кэлэр көлүөнэбэ киэнник сырдатыы, патриотической тыынгна иитии;
- Нэһилийнээ бары арангатын сааһыттан тутулуга суюх хабыы;
- Эстафета көхтөөхтүк, тэрээхиннээхтик ытылларын ситиин;
- Төрүт үгэстэрбитин сөргүтүү, үйэтитии.

**Эстафета көрүнгнэрэ:**

1. Академический кэнсиэр
2. Уус-урган оногуктар быыстапкалара
3. Оюуохай
4. Спортивнай күрэхтэхниилэр
5. Оюлор хордара
6. Оюлор хомуска толоруулара
7. Оюлор уус-урган оногуктарын быыстапката

## 8. Оёлор төрүт спортивнай күрэхтэхиилэрэ

### Академическэй кэнсиэр

Академ.кэнсиэр эстафета девиңигэр эппиэттиир 1,30 ч. итэбэхэ суюх дириг ис хохонноох буолара ирдэнэр. Улуу Кыайыы 75 сыйгар анаммыт улуустаафы улахан ыңыахха бэлэмнэний чэрчитинэн кэнсиэргэ булгуччулаах ирдэбилинэн киирэллэр:

- Хор – 2 ырыаны толорор – «Вставай, страна огромная!» – уонна 2-с ырыа көнүл, хорга кыттааччы сааха хааччахтаммат. Хору I,II –с бөлөхтөргө 4 куоласка, III бөлөххө 3 куоласка арааргыт ирдэнэр.
- Байыннай темаја 3 көлүөнэ үнкүүтэ (эдэр, орто саастаах уонна аба саастаах көлүөнэ) Үнкүүнү туруоруу көнүл. (Постановка танца). Музыка оногуллан түнгэтиллиэбэ.
- Уус-урган аафы.
- Кыайыны урудуур тойук (биирдиилээн толоруу, дуэт, трио, квартет, ансаамбыл).
- Хомусчуттар ансаамбыллара.
- Чабырбах.
- Норуот ырыалара.
- Эр дьон вокальнай ансаамбыла – Денис Данилов мел. Иннокентий Артамонов тыл. «Мин мантан сэриигэ барбытым» ырыаны толороллор.
- Дъяхталлар вокальнай ансаамбыллара.
- Дыиэ кэргэн муз.нүөмэрэ.
- Кыайыны урудуур үнкүү.
- Ыччат толоруутугар гитарнай ырыа.
- Сценка – 2.

**Дъүүллүүр сүбэ сыаналыыр критерийдэрэ:**

- Толору маастарыстыбата.
- Сценическэй көстүүмнэр.
- Сценическэй культура.
- Режиссерской үлэ.
- Сценография.

*Программаа киирбит нүөмэрдэр барыта сыаналаналлар. Дъүүллүүр сүбэбэ кэнсиэр программаа, сценарийа, видеота туттарыллар.*

*Кыттааччылар уопсай испиинэктэрэ (А.А. толору сурууллар, төрөөбүт сыла, үлэлиир сирэ, алфавит бэрээдэгинэн толоруллан дъүүллүүр сүбэбэ туттарыллар. Мөккүөр тахсар түгэнигэр кыттааччы пааспарын, үлэтин кинийскэтийн дъүүллүүр сүбэбэ көрдөрөр.*

Уус-урган оногуктар быыстапкалара

(Улуу Кыайыны 75, Манчаары Баылай төрөөбүтэ 215, Мэнэ-Ханалас улууha  
төрүттэммитэ 90 сүлларыгар ананар)

Быыстапкаңа кыттааччы ахсаана, сааһа хааччаҳтаммат. Төрүт ииспитигэр болжомтону ууруу салгыны ытыллар. СР норуотун маастардара сана үлэлэринэн туһунан анал хоско айар быыстапка тэрийиэхтэрин сөп. Урукку үлэлэр туруоруллубаттар сыйналамматтар. Юбилейнай даталары сырдатар паннолар, көбүөрдэр, олбохтор оногуллаллара ирдэбилигэ турага. Туос-муос, кыл-сиэл, тимир, көмүс, тирии оногуктар уонна үгэс буолбут ныманан тигиллибит саха маанылаах тангаһа-саба, көнгүл темаңа куукулалар-сыахайдар туруоруллаллара салгыны ирдэбилигэ турага.

Бисеринан үлэбэ — улахан паннолар, көбүөрдэр, илин-кэлин кэбинээрдэри туруоруу үлэтэ салбанар.

Быйылгы быыстапкаңа ирдэбилигэ эбии уруүй көрүнгүн туруоруу киирдэ. (живопись, графика, портрет уо.д.а.). Биир автор 3-тэн абыйдаа суюх үлэни туруорар.

Мастан саха инициаторын (чороон, кытыйа уо.д.а. туттар тэриллэр) дүүлгэ таһаарабыт. Дыиэ малын-салын, миэбэли туруорар көнгүллэммэйт.

Сайын үбүлүөйнэй ыňылаах аңыллытыгыгар кыттар сыйаллаах бэлиэ дааталары урийдаан, нэнилийк баылыга кэргэнинээн сахалыны мааны тангастарын комплексын дүүлгэ таһаараллара ирдэбилигэ киирдэ.

Сэрии кэмин сүлларыгар туттуллубут раритетнай малы-салы, эр дыон туттар-үнанар тэриллэрин о.д.а. эстафета экспозициягы салгыны туруорабыт.

Баайыы-өрүү, сутаж, быысапка, экожанан декупаж, аныгы көрүннэргэ үлэлэр туруоруллубаттар, сыйналамматтар).

- Уус-уран оногуктар быыстапка экспонаттарын этикетажтарын сөпкө толоруу ирдэнэр, (А.А.А. толору сурууллар, званиета баар буоллабына (СР норуотун маастара), экспонат аата, үлэ оногуллубут сыла, ханык матырыйаалтан оногуллубута сурууллар).
- Быыстапкаңа кыттааччылар уопсай испиинэктэрэ (А.А.А. толору сурууллар, төрөөбүт сыла, идэтэ, экспонат аата, үлэ оногуллубут сыла, ханык матырыйаалтан оногуллубута сурууллар, испиинээк алфавит бэрээдэгинэн толоруллар, маастар званиета) быыстапканы биир бэлэмнэммит киши кэпсиир.

Дүүллүүр сүбэ сыйналыыр критерийдэрэ:

- Быыстапка ис хохонун арыйы.
- Ононуктар маастарыстыбаларын, хаачыстыбатын таъима.
- Жанр арааха учоуттанар.

## Ohuoхай

(Улуу Кыайы 75, Мэнэ-Хангалас улууha төрүттэммитэ 90 сыйгар ананар)

Биһиги улууспутугар ohuoхайы сөргүтүү үлэтэ бывааннаахтык салгыны ыбытыллар.64-с эстафетаа ohuoхайы 4 көлүөнэ танаарар. Оскуола ојото, 18-35 диэри эдэр саастаах дьон, 35-тэн 50 диэри орто саастаахтар уонна 50-тэн үөһэ саастаах дьон ohuoхайы танаараллар. Уопсай бириэмэтэ 35 мүн. итэбэхэ суюх буолуохтаах, оскуола ојотуттан ураты көлүөнэлэр 10 мүн. устата, оскуола ојото 5 мүн. итэбэхэ суюх ohuoхайы танаараллара ирдэнэр. Көлүөнэттэн биир киһи Мэнэлии ohuoхайы танаарара булгуччулаах.

Ohuoхай түһүлгэтин бириэмэтин аттаран туспа тэрийэбйт.

Ohuoхай туспа көрүнг быысытынан сыаналанар, миэстэтэ танаарыллар уонна уопсай түмүк тахсарыгар учоуттанар.

Ohuoхай түһүлгэтигэр оскуола ојолорун кытыннарыы көнүллэнэр.

### Сыаналааын критерийдэрэ:

- Этэр тылын чуолкай иһиллийтэ, култуурата;
- Ohuoхай тылын этээччи туттан-хаптан сылдыыта, тангаа-саба, куолааын кэрэтэ-чуора;
- Түһүлгэ киэнэ, элбэх дьону хабааына.

## Спортивной күрэхтэһииилэр (улахан дьон)

### БАЛАҢЫАННЬАТА

Спорт көрүнгнэригэр кыттааччы сааха 2001 с.т. уонна онтон үөһээ саастаахтар. Студеннаар уонна нэһилиектэн төрүттээхтэр кытталлара көнүллэнэр. Спортсмен биир эрэ нэһилиектэн кыттара көнүллэнэр. Оскуола ојото кыттара бобуллар. Аллараа Бэстээхтээби Транспортний техникум уонна Төнүлүтээби СХТ филиалын студеннара кытталлара бобуллар.

1.Дуобат (64 харахтаах). Хамаанды саастааба: 2 эр киһи, 1 дъахтар.

Хас биирдии кыттааччы кыайытын иһин 1 (биир) очко, тэннэхни - 0,5 очко, хотторуу иһин - 0.(Биир кишиэхэ бэриллэр бириэмэ 30 мүнүүтэ).

2. Саахымат. Хамаанды саастааба: 2 эр киһи, 1 дъахтар.

Хас биирдии кыттааччы кыайытын иһин 1 (биир) очко, тэннэхни - 0,5 очко, хотторуу иһин - 0.(Биир кишиэхэ бэриллэр бириэмэ 30 мүнүүтэ).

**3. Волейбол.** Эр дъонуоннадъахталлархамаандалара. Хамаандасастааба 8-тыы киһи.

Волейболга эр дъонгго уонна дъахталлагра 2:0 киирсии түгэнигэр: кыйбыкка 3 (үс) очко, хотторбутка 0 очко; 2:1 киирсии түгэнигэр кыйбыкка 2 (икки) очко, хотторбукка 1 (биир) очко.

**4. Салгын саатынан ытыы.** Хамаанда састааба: 1 эр киһи, 1 дъахтар. 10 м. турал 10 ытыы (мишень „Белка“). Кыттааччылар бэйэлэрин сааларынан, буулдьаларынан ыталлар. (оптический прицеллаах сааттан ураты барыта көнгүллэнэр).

Хас биирдии кыттааччы кыйынытын иһин 1 (биир) очко, тэнгнэхии - 0,5 очко, хотторуу иһин - 0.

**5. Остуол теннис.** Хамаанда састааба: 2 эр киһи, 1 дъахтар.

Хас биирдии кыттааччы кыйыны иһин 1 (биир) очко, хотторуу иһин 0.

**6. Mac-рестлинг.** Хамаанда састааба: 4 эр киһи: 60 кг., 70 кг., 80 кг., 80 кг үөһээ.

3 дъахтар: 55 кг., 65 кг., 65 кг. үөһээ. Ыйааһыннарга допуск суюх.

Хас биирдии кыттааччы кыйыны иһин 1 (биир) очко, хотторуу иһин 0.

**7. Хапсаңай.** 4 эр киһи: 57 кг., 65 кг., 75 кг., 75 кг үөһээ. Ыйааһыннарга допуск суюх.

Хас биирдии кыттааччы кыйыны иһин 1 (биир) очко, хотторуу иһин 0.

**8. Гиирэ спорда.** Хамаанда састааба: 2 киһи: 1 эр киһи, 1 дъахтар. Эр дъоннор толчок көрүнгэ үүрэхтэхээллэр, гиирэ ыйяаһына 24 кг. Дъахталлар рывокка, гиирэ ыйяаһына 16 кг. Бэриллэр бириэмэ - 10 мүн.

Хас биирдии кыттааччы кыйыны иһин 1 (биир) очко, хотторуу иһин 0.

**9. Хабылык, хаамыска.** Хамаанда састааба: 2 эр киһи, 2 дъахтар.

Хабылыкка уонна хаамыска ба күрэхтэхии уопсай быраабылаа олоҕуран ытыыллар: хас биирдии көрүнгэ 2-лии мүнүүтэ бэриллэр (utarыта киирсиигэ хабылыкка 2 мүнүүтэ, хаамыска ба 2 мүнүүтэ), утарыта киирсииллэр түмүктэринэн уопсайа 4 (түөрт) очко оонньонор, кыйбыт кишихэ 0,5 очко, хотторбукка 0 очко бэриллэр. Хаамыска ба ким баҕалаах тонгсуурдуон сөп, ону күрэхтэхээччи бэйэтэ быһаарынар. Хайлара хабылыктырын хаамыскалысырын күрэхтэхээччиллэр бэйэлэрэ быһаараллар.

**10. Канат тардыһыта.** Хамаанда састааба: 2 дъахтар, 4 эр киһи. Канат тардыһытыгар кыйыны иһин 2 очко, хотторуу иһин 0 очко оонньонор.

### **Кыйылаабы быһаары**

Хамаанданан түмүк уопсай очко элбэбинэн быһаарыллар.

### **Сайаапкалар**

Буолар күнүгэр мандатнай хамыыһыаа туттарыллаллар:

- Нэһилиэк баһылыга уонна быраас визалаах сайаапка;
- Хас көрүнгайытехнический сайаапкалар;
- Күрэхтэхээччиллэр паспордаа бэйтэр трудовой книжкалара.

-Хамаандалар уопсай түмүккэ тэнгнэхээр түгэннэригэр - дъахталлар волейболлара кыайылаабы быхаарар.

Сайаапкаа нэхилийк баылыга уонна быраас илии баттааына, бэчээт хайаан да ирдэнэр.

Хамаандалар бары биир формалаах буолаллара хайаан да ирдэнэр!

Сыньяры

**Мэнэ-Хангалс улууһун үөрэбүриитин салалтата  
«Мэнэ кэскилэ» улуустаабы ођо хамсааына**

## **КИИРИИ**

Мэнэ – Хангалас улууһун биир кэлим иитии концепцията 2019 сыл тохсунны ыйыттан олохxo киирэн иитии ис хохондо санга үрдэлгэ тахсан, ођо киhi быннытынан төрүт үгэхи, култууралы утумнаан, киэн ис хохонноох, кэскиллээх үлэ сабаланна.

Бу концепция олохxo кииритин биир сүрүн тосхолунан «Мэнэ кэскилэ» улуустаабы ођо хамсааынын нөнүө үгэскэ кубулуйбуут «В.К.Степанов аатынан Култуура уонна спорт эстафетата» бэстибээлигэр оскуола ођотун кытыннарыны киллэрии буолар. Бу хамсааын утумнаахтык баран ођо нэхилийк сарсынныта буоларын өйдөөн үлэлии-хамныы сылдьар чајылхай талааннаах дьонноругар тирэбүрэн сиэр-майты үтүө өрүттэрин инэриниэ, утумнуу улаатыа.

Хас көрүнг аайы туспа сяана турар, миэстэ тахсар. Ohyoхай уопсай нэхилийк сяанабылыгар киирэр.

### **Ођо хора**

Биһиги элбэх омугу кытта бииргэ алтынан олорор дьон буоларбыт быннытынан, бэйэ-бэйэбитин өйдөхөн, ытыктанан, тэнгник сиыланнанаан, ситимнэхэн сайдарбыт төрдө – тылбытын, үгэспитин, култууралытын билэрбит, ытыктырыбыт, сайыннаарбыт буолуухтаах. Төрөппүт, түөлбэ олохтоођо, салайааччы, уһийааччы-иитээччи бары өйдүөхтээх-ситиһиэхтээх: кэнэбэскибитин хайдах киhi гынан улаатыннаарбыттынан, улуу Арассыйабыт күүхэ-күдэбэ биһиги сомо болоноорбуутттан тутулуктаах. Мантан сиэттэрэн кэлэр кэнчээри ыччаты ийэ дойдуга тапталы инэрэр сяаллаах нэхилийк уонна Мэнэ-Хангалас улууһун гимнин толоруу биир сүрүн ирдэбилинэн туруордубут. Ирдэбил:

**Оскуола үс сүһүөбүн ођото кыттара ирдэнэр:**

1 бөлөх – 60-тан итэбэхэ суюх ођо (алын сүһүөх- 20, орто, 20, үрдүкү – 20);

2 бөлөх – 40-тан итэбэхэ суюх;

3 бөлөх – 25-тэн итэбэхэ суюх; (25-тэн итэбэс оюулоо оскуола оюутун ахсаана төхө баарынан кытталлар)

- Биир кэлим оскуола оюутун тангаһа;
- Гимни толоруу быраабылатын сөпкө тутуүү.

## Хомус

Дьон төрүт өйө-санаата уүнктан, олохтоох омуктар тыллара, култууралара, оюну ийтэр үгэстэрэ тиллэн сайнна. Оюдор 5-6 саастарыттан төрүт үүнчилгээнийн эхэндээ олонхону, хомуүн баылылылара кэрэхсэбиллээх. Хас эмэ сүүхүнэн сылларга тыннаах ордон кэлбит култуурабытын хаттаан тилиннэрийгэ ситиспит үлэббит аны умнууллуу-сүтүү суюжын сыйалтан оскуола оюутуттан сабалаан хас биирдийг хомуүн баылырын кыаџы, эйгэни тэрийээри төрүт муусукаа умсугутар сыйаллаах саха төрүт инструменыгар оонньуу киллэрилиннэ.

Хомуска ооонньюоохун оскуола оюутун сүүхүүбүттэн көрөн араарыллар. Толоруу ирдэбильэ:

- Хас биирдий оскуола репертуары оюо сааынан көрөн бэйэтэ талар, хомуска дьүүхийүү уопсай оюухайынан түмүктэнэр;
- толорооччулар сахалыны тангас кэтэллэрэ ирдэнэр;
- толоруу маастарыстыбата, сыйанаа туттан -хаптан туруу.
- элбэх оюну хабыыта.

## Уус-урган быыстапка (оюдор)

Айар талаан кимиэхэ бары баар, айдары киши ахсын тиксэр айылбаа бэлэбэ. Кэмигэр абыллан арыллын эрэ наада. Көххө кытта сыйльдан талааннара арыллыбыт да баар буолааччы. Бу түүхмэби кыргыттар, уолаттар бэркэ кичэйэн айымнылаахтык бэлэмнииллэр. Сыл аайы санга талааны арыйыны, булумнуу баар буолар. Бу көрүн “Ohuor-мандар түүхлгэтэ” күрэх мянгайгы түүхмэбин быиытынан киирэр. Кыайылаахтар үлэлэрэ “Кэрэли” улуустааа оюну эбии үөрэхтээхин киингнэ түмүллэн көрүү - быыстапка тэриллэр.

Быыстапка “Ohuor –мандар түүхлгэтэ” балаанынъаа олобуран 2 хайысханан ыытыллар:

### 1. Норуот төрүт оногүктара:

- муостан кылан онгоруу “резьба по кости”;
- ювелирной оногүк “ювелирное изделие”;
- тимир оногүк “кузничное дело”;
- кыбытыктаах тигии “лоскутное шитье в национальном стиле”;
- төрүт иис “традиционное шитье”;
- быысапка “вышивка”;

- оҕуруонан өрүү “бисероплетение”;
- төрүт иһит-хомуос “национальная утварь” (керамика, мас, туос);
- сиэлтэн-кылтан өрүү “плетение из конского волоса”.

Ирдэбиллэрэ:

- саха төрүт үгэхин утумнааын;
- огоноук технологиятын толору баылааын, материалы сатаан туһаны;
- огоноук маастарыстыбата, хаачыстыбатын таһыма.

## 2. Декоративнай прикладной искусство:

- маска кыһан уруүй “Художественная роспись по дереву”;
- көбүөр өрүү “ковроткачество”;
- тирииттэн уонна түүлээх тангастан огоноук “изделия из кожи и меха”;
- батик “батик”;
- уруүй “изобразительное искусство” (маслянай кырааска ирдэнэр);
- түүттэн валяние технологиитынан хартыына “валяние, шерстяная роспись”;

- Саха сирин норуоттарын сырдатар кукуулалар, сувенирдар, эмблемалар “сувениры, куклы народов Якутии, эмблемы” (матырыаал бэйэ көрүүтүнэн).

Ирдэбиллэрэ:

- оноһукка сана сүүрээни киллэрийтэ;
- огоноук ураты көстүүтэ, толору маастарыстыбата;
- сюжетнай үлэ биһирэнэр.

## Спорт көрүннэрэ

Бу көрүн сүрүн сыалынан оҕону спорт төрүт оонньуутугар сыһыаран чөл туруктаах киһи буолан тахсарыгар олук ууруу. Сүрүн соруктарынан төрүт үгэхи сайыннары, түмсэр, тэрээһиннээх буолууну ингэрий, ону тэнэ обо этэ-хаана сайдытын, сатабылын тургутуу буолар.

1. «Биэс төгүл қуобах»: Кыттар оҕолор 1-4 кылаас(1 уол, 1 кыыс): Турбуут сиртэн, тардыллыбыт сураанынтан сабалаан биэс төгүл қуобахтаан – ол аата икки атаынан тэннэ сиртэн тэбинэн, ыраабы ыстаныы.

2. «Хабылык хаамыска»: Кыттар оҕолор 1-4 кылаас(1 уол, 1 кыыс); 5-8 кылаас (1 уол, 1 кыыс); 9-11 кылаас (1 уол, 1 кыыс). Хабылыкка сахалыны оствуул оонньуутун Федерациятын билингни быраабылатыгар олоҕуран 100% илии көхсүгэр түһэрэр уонна илийтэ оствуолтан 8-10 см. үрдүккэ тутар. Хаамыскаса бөтүүгүн төбөтүн саҕа үрдүккэ бырааҕар (6 түһүмэххэ).

3. «Тутум эргиир»:Кыттар оҕолор 9-11 кылаас (1 уол) Оонньооччу 25 см. уһуннаах, ангар өттө мүлтүгүр, 4 см. суюннаах бөкүнүк маңы ортолугар эмиэ оччо кээмэйдээх куонаахтаах чараас хаптаһынгага тирээн, икки илиитинэн мастан тутуһан төнкөйөн турган илиитин ис өттүнэн (анынан) өрө кэдэрийэн эргийэн тахсар. Илиилэрин мастан араарбат, сири атын тутунан да таарыйбат. 2 мүнүүтэ устата төһөнү кыайарынан элбэхтэ эргийэр.

4. «Ойбонтон уулааһын»: Кыттар о ѿ9-11 кылаас (1 уол). Сиргэ биир тутум (10 см.) үрдүктээх бэлиэ туроруллар. Оонньооччу унаа илиитин сирэйин иннинэн абалан хангас кулгаабын эминнээбин тутар, хангас илиитин кэннигэр илдъэн унаа атааын төбөтүн тутар уонна илиилэрин араарбакка, ангар атааар турал эрэ төнкөйөн, сиртэн били уурбут бэлиэни тиининэн ытыран ылар. Атын тугунан да сири таарыйбат. (1 мүнүүтэ устатыгар бэлиэни хаста ылбытынан ааҕиллар).

5. «Кырынаастааһын» Кыттар о ѿлор 9-11 кылаас (1 кыыс, 1 уол) Оонньооччу икки илиитигэр уонна атахтарын төбөтүгээр сиргэ чиккэччи тирэнэн турар (в положении «Упор лежа»). Маннык сыйтан эмискэ өрө аннынан чиккэйбитинэн сиртэн тэйэ түһэр уонна ол түгэнгэ икки ытыһынан кулгаахтарын таарыйан ылаат, маарынгытын курдук сиргэ тирэнэ түһэр. Бу курдук тохтоло суюх сэниэтэ эстиэр диэри өрө ыстана турар. Мунугтаан тохтубула 5 ахсаантан уhyo суюхтаах. Атын тугунан да сири таарыйбат(төһө ухуну барбытынан түмүк тахсар).

6. «Кириэс тэбии»: Кыттар о ѿлор 5-8 кылаас(1 уол, 1 кыыс) 70 см. ухуннаах 2 мас муостааа кириэстии сыйтарын, оонньооччу 2 мүнүүтэ иһигэр унаа илиитин сирэйин иннинэн абалан хангас кулгаабын эминнээбин тутар, хангас илиитин кэннигэр илдъэн унаа атааын төбөтүн тутар уонна илиилэрин араарбакка, ангар атааар кириэстии ыстанар(в виде восьмерки -1 эргиир). Тохтубула төһө баҕар буолуон сөп (кириэни хаста эргийбитинэн сыйналанар).

Курэхтэһии ирдэбилэ уонна сыйналбыла:

- Уолаттар - сахалыы ырбаахы, этэрбэс;
- Кыргыттар - сахалыы халадаай, этэрбэс.

Курэхтэһээччи бэйэтин кыаабын сахалыы төрут оонньууларга холонуута. Төһө баалы ылбытынан сыйналанар.

### Тэрээһин үлэ

Суолга куттал суюх буолуутун иннитетэн нэһилиэк баһылыктарын болҕомтолоругар:

- Эстафета кыттылаахтарын автобуунаан таһыы ирдэнэрин учуоттуургутугар. Автобустар онгууллубут графигынан тырыллыахтара.
- Видеонан ухулуу булгуччулаах – 2 экз. 1 экз. культура управлениетыгар информационной-методической отделын методистарыгар туттарыллар.
- Кэлии-барыы ороскуота, транспорынан хааччыйы, ГСМ – МТ дъяһалталара быһаараллар.
- Билиэттэн киирбит харчыны көрсөр нэһилиэк культурний киинэ 100 % ылар. Билиэт сыйнатын олохтоох дъяһалта быһаарар. Кэлбит ыалдыгтары көрсүү, тиийбит нэһилиэккэ кэнсиэри ыытар усулуобуйаны тэрийии, курэхтэһии буолар миэстэтин бэлэмнээһин үгэс курдук олохтоохтор тэрийэллэр.

- Нэһилиэктэр икки ардыларыгар барыы графига бөлөхтөрүнэн Эстафета сүрүн тэрийээччитэ культура уонна духуобунай сайдыы салалтатын иһинэн оноһулунна.
- 64-с Эстафетаны 2019 сыйга ытыллыбыт Эстафета кыйайылаах нэһилиэктэрэ саҕалыыллар.

### **Кыттааччыларга ирдэбил**

- Нэһилиэк чиэһин көмүскүүр хамаандад дьон ортотугар сылдыны бэрээдэгин тутуһан, уопсастыбаа сылдыны культуратын көрүнэн, чөл туруктаах сылдъаллара ирдэнэр.
- Бэйэ бэйэҕэ көмө, убаастабыллаах сиһыан, доҕордоҕуу, кэрэ эйгэтин олохтооҕуну сомоҕолоҕуу курдук үтүө хаачыстыбаны тутунаргыт булгуччулаах
- 

### **Дъүүллүүр сүбэ үлэтэ**

- Дъүүллүүр сүбэ Эстафета бары көрүнгнэрин ырытар, дъүүллэһэр, сүбэллэһэр усулуобуйата тэриллэрин, миэстэтигэр олохтоох хамыыһыйа хааччыйар.
- Уопсастыбаннай бэрээдэги кэһии, дъүүллүүр сүбэни буруйдааһын, куруубайдааһын, олбоо суюх сөпсөспөт буолуу тахсыбатын туһугар олохтоох дъаһалта, олохтоох тэрийэр хамыыһыйа хонтурууолга ылаллара ирдэнэр.
- Дъүүллүүр сүбэ быһаарыыта бүтэһиктээх уонна ырытыыга турбат.

### **Хос быһаарыы**

- 64-с Эстафета хас көрүнүн аайы, оскуола оҕолорун ирдэбиллэрэ эмиэ киирэн турان миэстэ тахсар, ол миэстэлэр уопсай түмүгү танаарарга учуоттаналлар. Анал экран оноһуллуоҕа.
- Бааллар тэнгнэһэр түгэннэригэр академ. кэнсиэргэүрдүк баалы ылбыт нэһилиэк инники күөнгнэ тахсар.

### **Наҕараадалааһын**

Бөлөхтөрүнэн 3 бириистээх миэстэлэри ылбыт нэһилиэктэрин аадалааһын үрдүк сыйанаттан ытыллыбаа. Кыйайылаах нэһилиэктэрэгэ улуус дъаһалтатын грамоталара, дипломнара, анал кубоктар, харчынан бириэмийэлэр туттарыллыахтара.

## **64-с культура уонна спорт эстафетатын графига**

### **I бөлөх**

Олунныу 14 күнэ – Төхтүр - Табаџа  
Олунныу 16 күнэ – Табаџа - Хаптаџайга  
Олунныу 18 күнэ – Хаптаџай - Хараџа  
Олунныу 20 күнэ – Хара - Төңүлүгэ  
Олунныу 22 күнэ – Төңүлү - Бүтэйдээххэ  
Олунныу 24 күнэ - Бүтэйдээх – Павловскайга  
Олунныу 26 күнэ – Павловской - Хорообукка  
Олунныу 28 күнэ – Хорообут - Балыктаахха  
Кулун тутар 1 күнэ – Балыктаах – А-Бэстээххэ  
Кулун тутар 3 күнэ – А-Бэстээх - Төхтүргэ

### **II бөлөх**

Олунныу 14 күнэ – Бэдьимэ – Лоомтукаџа  
Олунныу 16 күнэ – Лоомтука – Наахараџа  
Олунныу 18 күнэ – Наахара – Тумулга  
Олунныу 20 күнэ – Тумул – Чыамайыкыга  
Олунныу 22 күнэ – Чыамайыкы – Сыымахха  
Олунныу 24 күнэ – Сыымах - Мэлдъэхсигэ  
Олунныу 26 күнэ – Мэлдъэхси – Өлөчөйгө  
Олунныу 28 күнэ – Өлөчөй – Чүүйэдэ  
Кулун тутар 1 күнэ – Чүүйэ – Нуорађанаџа  
Кулун тутар 3 күнэ – Нуорађана – Тиэлигигэ  
Кулун тутар 5 күнэ – Тиэлиги – Бэдьимэдэ

### **III бөлөх**

Олунныу 14 күнэ – Матта - Бөкөђө  
Олунныу 16 күнэ – Бөкө - Дойдуга

Олуннью 18 күнэ – Дойду – Моорукка  
Олуннью 20 күнэ – Моорук - Таракка  
Олуннью 22 күнэ – Тарат - Хаатылымада  
Олуннью 24 күнэ – Хаатылым - Бырамада  
Олуннью 26 күнэ – Бырама - Томторго  
Олуннью 28 күнэ – Томтор - Ороссолуода да  
Кулун тутар 1 күнэ – Ороссолуода - Маттада